From: whosewillbedone@aol.com,
To: whosewillbedone@aol.com,
Cc: mgdavisesq@gmail.com,
Subject: AFRIKAANS WEBSITE (WIE SE SAL GEDOEN?) Whose Will Be Done? Page 1 (COPY PASTE) 21 JUN 2022
Date: Mon, Jun 20, 2022 4:07 am

Select Language ▼

WIE SE SAL GEDOEN?

Mark Grant Davis, ESQ

FREE DOWNLOAD / VIEW FROM HOME PAGE UNDER: Aflaai en sien jou GRATIS boek vandag nog!

HTTPS < Toegang tot hierdie webwerf-inhoud is 'n probleem in u omgewing? Probeer die ander protokol > HTTP

HUIS SEKS EN HET KINDERS NA HIERDIE LEWE EN ANDER BOEKE DEUR DIE SKRYWER

BAIE INTERESSANT VERSKYNSELS HULPBRONNE 2014 & DIE AARDE

Howbeit when He, the Spirit

'N HERVORMING In Wording!

Die omstrede ‘Wie Se Sal Gedoen?’ weerlê godsdienstige leringe oor God en Jesus Christus deur te wys teenstrydighede in tradisionele kerk posisies wat verse in die Bybel dat Christus 'n afsonderlike testament aan die wil van God (ignoreer "nie my wil nie, maar U wil geskied!"); bevorder na sy opstanding; Het nie op die troon van God (maar aan die regterhand van God se troon) sit; is oor alles behalwe oor God self aangestel is; en hy sal eendag hand alle mag en gesag terug na God.

Ingesluit is verse baie het geïgnoreer (of nie voorheen gelees). Inderdaad, kan Christene verbaas wees dat die ‘Jesus’ se onderrig in die meeste kerke is nie dieselfde Jesus in die Bybel.

WIE

SE SAL

GEDOEN?

(ENGELS) VERTAAL UIT DIE 2DE UITGAWE

DIE HERE JESUS CHRISTUS ALTYD GEHOORSAAM EN HET DIE WIL VAN GOD -NIE SY EIE-WAT OOK DIE ROEPING VAN ELKE GELOWIGE

MARK GRANT DAVIS, ESQ

Het Jy 'N Hart Lief Te Hê?

As jy 'n hart lief te hê, 'n gedagte om te dink, en baie van die moed om 'n onafhanklike denker dan is dit **GRATIS OMSTREDE PDF BOEK** is vir jou om te wees! Verkry uit te dink mense dwarsdeur die geskiedenis, ‘Wie Se Sal Gedoen?’ moedig mense die paradigmas en leerstellings wat hulle het gekom om te aanvaar en, in plaas te dink, gaan terug na die oorspronklike bronne te (her) ontdek ou waarhede deur nuwe oë.

‘Wie Se Sal Gedoen?’ iIs nou in elke land in die wêreld en word vertaal in verskeie tale (tans beskikbaar in 40+ tale!).

Materiaal word doelbewus nadenke en trek op die bron gebruik word deur baie foutiewe onderwysers oor die eeue - Die Bybel. Die skrywer, Mark Grant Davis, ESQ is 'n Australiese Barrister-at-Law (Prokureur) in New York en sy hantering van die verhouding tussen God en Jesus Christus uit die Bybelse tekste in hierdie omstrede boek is 'n uitdaging aan die mees vurige godsdienstige kritici!



WHOSE
WILL
BE
DONE?

4TH EDITION

The Lord Jesus Christ always obeyed and did the Will of God—NOT His Own—which is also the Calling of every Believer

MARK GRANT DAVIS, ESQ

ONTANDO
KUTHANDA
KWENZIWE?

LIHUNYUSHWE LISUSELWA EDITION 2 (ENGLISH)

INKOSI UJESU KRISTU YALALELA NJALO FUTHI BENZA
INTANDO KANKULUNKULU AYIBUMBANI SIQU-OKUYINTO
YAKHE FUTHI UKUBIZA ZONKE OKHWALWAYO

MARK GRANT DAVIS, ESQ

Uittreksel

2.3 HET U GEWEET DAT JESUS CHRISTUS BESLUIT OM GOD SE OM TE WIL DOEN, EERDER AS SY EIE WIL IN DIE TUIN VAN GETSEMANE?

41 En Hy het Hom van hulle afgesonder omtrent 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid 42 en gesê: Vader, as jy bereid is om te wees, verwyder hierdie beker van My wil my tog nie, maar joune, gedoen word. [**NIE JESUS SE WIL NIE, MAAR GOD SE WIL**] 43 En daar verskyn 'n engel aan hom uit die hemel, en Hom versterk. 44 En toe Hy in 'n sware stryd Hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond. (Lukas 22:41-44 KJV)

Jesus Christus besluit om God se wil en nie sy eie wil (wat was om nie te gaan na die Kruis) te doen. Te gewees het om te sê, "Nie my wil nie, maar U wil geskied", kan dit gesê word dat Jesus Christus kon besluit het (en in staat was om) te NIE God gehoorsaam.

Daar is twee 'wil' (nie een) aangeteken in die Skrif:
(1) Die Wil van God, en
(2) Die Wil van Jesus Christus.

NANI

ITAFANYIKA?

MAELEZO KUTOKA TOLEO 2 (KIINGEREZA)

BWANA YESU KRISTO DAIMA WALITII NA
ALIFANYA MAPENZI YA MUNGU=SI WAKE
MWENYEWE=AMBAYO PIA NI WITO YA KILA
MUUMINI

MARK GRANT DAVIS, ESQ



YEMWE KUCHITIDWE?

LATEMBENUZIDWA KUCHOKERA 2 KOPE (ENGLISH)

AMBUYE YESU KHRISTU OMVERA NTHAWI ZONSE NDIPO ANACHITA CHIFUNIRO CHA MULUNGU OSATI AKE OMWE-AMENENSO YOITANA ALIYENSE OKHULUPIRIRA

MARK GRANT DAVIS, ESQ

Aflaai en sien jou GRATIS boek vandag nog!

GRATIS AFLAAI BOEK (AFRIKAANSE VERTALING VAN ENGELS 2DE UITGAWE) (PDF)

OOG BOEK AANLYN (HTTPS SKAKEL) (AFRIKAANS) (ABBYY GZ, DAISY, EPUB, FULL TEXT, KINDLE, PDF, SINGLE PAGE PROCESSED JP2 ZIP, TORRENT) [OOK FREE PDF PER E-POS OP VERSOEK]

Nou In 40+ Tale En Tel

Uittreksels

2.4 HET U GEWEET DAT JESUS CHRISTUS GEWORD HET GOD SE ENIGSTE GEBORE SEUN NA 'N BEPAALDE PUNT IN DIE TYD?

5 So het Christus ook Homself nie verheerlik om gemaak word om 'n hoë priester; maar hy wat aan hom gesê: Jy is my Seun, vandag het het Ek U gegenereer. [**OP DAARDIE DAG WAS JESUS CHRISTUS UIT GOD GEBORE**] (Hebreërs 5: 5 NV)

Daar was 'n dag wanneer Jesus Christus was 'gebore' is deur God. Dit kan dus gesê word dat voor hierdie dag Jesus Christus was nie 'gebore' van God ...

Hemelse wesens, soos God en die engele, kan eenvoudig nie gesien of gehoor deur die normale menslike oog of oor (soveel as die kleure vis kan sien of die klanke honde kan hoor wat die mens se oë en ore nie kan opspoor). Maar net omdat ons nie kan sien of hoor sulke wesens beteken nie dat engele en geestelike magte is nie in die voorkant van ons op enige gegewe oomblik van tyd ...

Staaltjie (Van 'N E)

... Lief vir jou baie en is altyd oop vir verandering soos die HERE en ander in Christus wys my - moes verander om die boek te skryf, ‘Wie Se Sal Gedoen?’ - Ek is 'n student van Young, Strongs, Tyndales, Bullinger Konkordansies en vir 3-4 dae Die Heilige Gees saam met my en my vrae oor wat Bybel weergawes te gebruik en hoe om die woord studies in hierdie boek skryf nie - Hy het gesê om eenvoudig haal die verse uit die King James Version; baie tekens en wonders oor hierdie boek. Bid asseblief, lees, kyk na wat geskrywe is in ‘Wie Se Sal Gedoen?’; Ek verander oor belangrike kwessies soos ek getik dit in my rekenaar !! Seëninge (:

>>> STOP PRESS!! <<<

EXCITING INTEREST AROUND THE WORLD DEMANDS THESE RESOURCES!

This book is FREE to everyone and can be downloaded from the LINK above on this Webpage.

Because the need has arisen to make the content of "Whose Will Be Done?" by Mark Grant Davis available for users to TRANSLATE AND CONSTRUCT their own material in online posts and books, hard copy books and publications, teaching manuals, FLYERS and many other outstanding projects already underway, this Website also provides the text, artwork and other resources to the inspired reader who wants to share this powerful message from God. (PRINTOUTS OF THESE WEBPAGES ARE ALSO IDEAL TO QUICKLY GET THE MESSAGE OUT TO FRIENDS AND NEIGHBOURS!!)

ALL CONTENT IS FREELY AVAILABLE TO USE WITHOUT ANY EXCLUSIVE RIGHTS AS THIS MATERIAL IS IN THE "PUBLIC DOMAIN".

If users seek to translate this material into a non-English language they are invited to translate each page of this Website with the Google+ Translator located at the top of this page or copy and paste sections of the text into the Google+ Translator at: https://translate.google.com (which can then be copied and pasted into a word or other similar document for reproduction). Please note that it is best to have verse numbers in "[ ]" brackets when using some translation software packages which brackets are included in this Website.

YOU DO NOT HAVE TO INCLUDE THE AUTHOR'S NAME ON ANY COPIES OF THIS WORK (IN ANY LANGUAGE) AS IT WAS FREELY RECEIVED FROM THE LORD AND IT IS TO BE FREELY GIVEN TO EACH AND EVERY USER TO THE GLORY OF GOD. THIS WORK IS NOT PUBLISHED IN HARDCOPY BY ME AND SO IT HAS NOT COST ME ANYTHING TO HAVE IT AVAILABLE IN ELECTRONIC FORM. THERE HAVE BEEN INQUIRIES ABOUT PUBLISHING THIS AND MY OTHER BOOKS IN HARDCOPY TO WHICH I HAVE NO OBJECTION; I DO NOT MIND ANYONE SELLING THESE BOOKS IN HARDCOPY AND COVERING THEIR REASONABLE EXPENSES - THAT IS BETWEEN YOU AND THE LORD (BUT I WILL NOT ACCEPT ANY MONEY FROM ANYONE FOR THESE WORKS - YOU CAN KEEP IT ALL WITH MY BLESSING). [PLEASE NOTE: THESE WORKS WILL NOT BE EXCLUSIVE TO YOU AS THE INTENTION GIVEN TO ME BY THE LORD IS THAT ANYONE CAN USE THIS MATERIAL TO BLESS THEMSELVES AND OTHERS (ALTHOUGH I UNDERSTAND INTERNATIONAL COPYRIGHT LAW AND THE LEGAL RIGHTS ATTACHED TO NEW TRANSLATIONS OF PUBLISHED WORK.)] WHAT I DO ASK IS THAT PUBLISHERS OF THIS MATERIAL RESPECT GOD'S REQUEST AND DO NOT HOARD THIS MATERIAL TO THEMSELVES - THERE WILL BE PLENTY OF REWARDS TO GO AROUND FOR PASSING ON THESE BOOKS SO REJOICE WITH THE FAMILY AND BE GENEROUS IN YOUR HEARTS. (:

ONE OF MANY REPLIES GIVEN BY AUTHOR TO WORKERS IN THE FIELD:
"I am not religious; I am a positive realist who has been rescued by my Creator and Redeemer (: These 8 books are from Him - not me and He is running this awesome Project (at grassroots level). I also note that He has sent these books to those who love, or will love, Him - not to the world-at-large. You may not believe the peeps who have received these books - God is reaching political leaders, religious heads, industry movers, as well as the average person on the street. He knows what He is doing and is using the holy spirit to get the message out for the Believers in this Final Generation. Thanks for your offer but I do not need any additional tools for these books; by all means, you are more than welcome to do so yourself - and you can keep all monies generated (: "

IT IS NOW 7+2 YEARS SINCE WE WERE WARNED TO PREPARE FOR WHAT IS COMING UPON THE EARTH!

PRAISE GOD WE WERE WARNED TO MAKE PREPARATIONS SINCE THE START OF 2014! (REMEMBER TO LEAVE INSTRUCTIONS WHERE IMPORTANT RESOURCES ARE LOCATED FOR THOSE "LEFT BEHIND")

1st Year 2014-15
2nd Year 2015-16
3rd Year 2016-17
4th Year 2017-18
5th Year 2018-19
6th Year 2019-20
7th Year 2020-21

AFTER THE 7 YEARS OF PROPHETIC WARNING FROM GOD WHICH BEGAN IN 2014 THE EARTH NOW RECEIVES THE HARBINGER SEEN IN THE SKIES ALL AROUND THE WORLD OF GOD'S JUDGEMENTS TO COME FROM THE HEAVENS ABOVE & FROM THE EARTH BELOW (VIDEO)

MAJOR ATTEMPTS TO HIDE MONSTER PLANET & BLUE MOON, PLUS, MORE PROOF - THEY'RE NOT REFLECTIONS!!!
[SEE THE SUN CATCH UP WITH THEM ON FAA WEATHER CAMS!!!] (VIDEO)


6:45 02/15/22 (UTC)
09:45 02/15/22 (MST)

MY PRAYER IS THAT MANY OF OUR LOVED ONES WILL TURN TO CHRIST AFTER OUR EXTRACTION / RAPTURE FROM THE EARTH!!


Kasaan (S)
19:31 04/15/22 (UTC)
11:31 04/15/22 (AKDT)
FAA advisory weather product


Wolf Creek Pass (S)
20:27 03/12/22 (UTC)
13:27 03/12/22 (MST)
FAA advisory weather product

OOOOOOOO

Photo: **"A GUARDIAN FOR INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY" on the Visitors**



Plaza outside UN Headquarters. The guardian is **A FUSION OF JAGUAR AND EAGLE** and donated by the Government of Oaxaca, Mexico. Artists Jacobo and Maria Angeles created it. November 09, 2021. The United States of America. New York. UN Photo/Manuel Elías. [3] For **WHEN THEY SHALL SAY, PEACE AND SAFETY**; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape (1 Thessalonians 5: 3 (KJV) EMPHASIS MINE); [4] The first was **LIKE A LION, AND HAD EAGLE'S WINGS**: I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth, and made stand upon the feet as a man, and a man's heart was given to it (Daniel 7: 4 (KJV) EMPHASIS MINE).

http://ftp.whosewillbedone.altervista.org/veryintertestingphenomena.html

OOOOOOOO

OOOOOOOO

Koliganek (E)
19:49 05/27/22 (UTC)
11:49 05/27/22 (AKDT)
FAA advisory weather product

OOOOOOOO

- Huis
- Seks en het kinders na hierdie lewe en ander boeke deur die Skrywer
- Baie Interessant Verskynsels
- Hulpbronne
- 2014 & Die aarde

of truth,
is come, He will guide you into all truth:
for He shall not speak of Himself;
but whatsoever He shall hear,
that shall He speak: and
He will show you
things to come
John 16: 13 (KJV)

OOOOOOOO

Raadpleeg die Engelse taalwebwerf vir nuwe addisionele inligting

OOOOOOOO

AND THERE SHALL BE END TIMES SIGNS IN THE SKY ABOVE (LUKE 21:25)



Photos from Federal Aviation Administration (FAA) WeatherCams (2022)


Kodiak (NE)
17:20 05/11/22 (UTC)
09:20 05/11/22 (AKDT)
FAA advisory weather product

ARE YOU READY? THE KING IS COMING & THIS WORLD WILL NEVER BE THE SAME!

Koliganek (E)
19:49 05/27/22 (UTC)
11:49 05/27/22 (AKDT)
FAA advisory weather product

Direct Link for those unable to see or access this YouTube from the http or https Websites - Pillars Of Light Seen In Sky Around The World

Direct Link for those unable to see or access this YouTube from the http or https Websites - Blood Moon Rising As Blood Signs Increase

OOOOOOOO

Direct Link for those unable to see or access this YouTube from the http or https Websites - THE LAST DAY [(THE LORD WANTED ME TO POST THIS VIDEO HERE) NO MATTER HOW HARD THEY TRY TO HIDE THE SIGNS IN THE SKY ABOVE PROPHECY WILL BE FULFILLED BEFORE THE WHOLE WORLD TO SEE - DESPITE THE MANY CHEMTRAILS & OTHER TECHONOLGIES EMPLOYED TO MASK THE SKY. THERE ARE MANY ELEMENTS IN THIS VIDEO - PRAY & ASK GOD TO SHOW YOU]

Can You See? [VISUAL COMPARISON BETWEEN "CONTRAIL" & "CHEMTRAIL"]

OOOOOOOO

I have also seen 3 separate signs in the sky: (1) night sky turned into bright day with "sun" in sky above at 3am in North Connecticut; (2) column of brown, grey & black cloud / vapour being drawn overhead into the shape of a horizontal rectangle which was then stretched out to cover the whole sky above me - this was pointed out to me by a woman (or an angel?) while standing in a carpark lot in North Connecticut; (3) 3 sources of "sunlight" coming from 3 suns at 3 separate locations (miles apart) above the horizon through a thick cloud bank while standing at a beach near Tampa, Florida. WE ARE IN THE LAST MOMENTS OF THIS AGE BEFORE CHRIST COMES BACK IN THE CLOUDS ABOVE FOR HIS CHURCH WHICH WILL BE SHORTLY BEFORE HE COMMENCES HIS 1,000 YEAR REIGN UPON THIS VERY EARTH. LOOK UP & STAND READY, BELOVED IN THE LORD!!



7 BEHOLD,

HE COMES WITH CLOUDS

and

EVERY EYE

SHALL

SEE

HIM

and they also which pierced Him: and all kindred of the Earth shall wail because of Him. Even so, Amen. (Revelation 1: 7 KJV)

PLEASE NOTE: ALL THE VIEWS EXPRESSED IN EACH VIDEO LINKED ON THIS WEBSITE DO NOT NECESSARILY REFLECT THE VIEWS OF MARK GRANT DAVIS ESQ BUT ARE POSTED FOR A PARTICULAR PURPOSE OF TRUTH, FACT, ISSUE, DISCUSSION OR RESEARCH. [AND DO NOT THINK THAT THE "VIEWER" OR "LIKE" STATISTICS ARE ACCURATE ON THESE VIDEOS - I AM WITNESS TO THE FACT THAT MANY CONTINUE TO HAVE THEIR STATISTICS ALTERED TO HIDE THE TRUE AUDIENCE NUMBERS & "LIKES" FROM YOU & ME (SUCH IS THE HIGH LEVEL OF CENSORSHIP AROUND THE WORLD AT THIS TIME IN HISTORY). ENJOY!!

'N Boek Vir Alle Mense

(GRATIS AFLAAI VAN TUISBLAD)

Baie regoor die wêreld bevestig dat ‘Wie Se Sal Gedoen?’ bekendstelling belangrike waarhede oor Jesus Christus verborge gehou sedert die dae van die vroeë kerk. Geïnspireer en gemotiveer deur die nuus oor die 'Bloed Maan' tetrade se vroeë 2014, baie glo hierdie boek is 'n openbaring van God aan die wêreld.

"Wees bewus daarvan dat jy gee 'n skat aan die hele wêreld ... Jou boek, ek bedoel die oorspronklike [Engels] verson is 'n lig van God aan Sy mense, my die meeste."
(MISSIONÊRE) TOGO (AFRIKA)

"Power verpak kennis en openbaring in een boek. Groot werk Marcus, God seën u."
MALAWI (AFRIKA)

"Dit was 'n ongelooflike boek, dankie vir 'n waardevolle verbinding."
USA (NOORD-AMERIKA)

"Woah Woah Woah dit alles nuut vir my!"
INDIË (ASIË)

"Baie geluk Mark (:! Ek het amper klaar is met jou boek dit is groot ek om dit te lees stadig want ek mediteer en maak 'n weerspieëling en iewers gaan ek back..I mal daaroor !! dankie ... ek klaar die lees boek gister en ek voel verligting ek regtig so baie dinge wat ek nie gesien het nie voor in die Skrif dat ek in my kerk geleer het op baie jong ouderdom het ek mediteer en bewys deur die Skrifte bewys dat jou stellings is eerlik geleer ..."
USA (NOORD-AMERIKA)

"Ek is net woordlose met so 'n groot geskenk. Ek het net my e-pos boks is nagegaan en gevind dat hierdie ongelooflike geskenk. Oh! Geweldig geseën. Ek het dit afgelaai en het 'n blik op enkele bladsye reeds."
TOGO (AFRIKA)

"Ek geniet dit om jou onderrig oor die woord van God is dit insiggewend en diepgaande, dit bring trane na my oë Ek is verheug om te weet en te leer om die waarheid dit regtig my oë oop dankie Mark (;"
USA (NOORD-AMERIKA)

"Dankie, maar dit is ongelooflik, wat in my lewe gebeur die afgelope jaar en my weg na God, die veranderinge in my gesig en nou is jou boek Ek sal dit lees, maar die enigste wat ek nou wil sê: niks gebeur vir niks :)"
NEDERLAND (EUROPA)

"Interessant, ek deel jou siening."
(PHD) SUID-AFRIKA (AFRIKA)

"Ek kan nie wag om hierdie boek saam met my mense te deel in my taal. Dit is 'n kragtige boek vol van God se openbarings. God seën u soveel Mark vir die groot werk."
MALAWI (AFRIKA)

"Ek het begin lees boek in Spaans en wow dit is my eerste taal en dit is heerlik !! so ver wat ek lees is dit 'n goeie vertaling Ek het stuur dit vir my familie en vriende wat nie Engels praat nie gou 'n baie van die mense sal word jou boek Mark lees !!!"
USA (NOORD-AMERIKA)

"Dit is so lekker dat jy graag die Bybel self te gebruik om die Bybel te verduidelik. Dit maak vir my sin ook. Baie dankie vir die skakel en 'n viering 'n geskenk :)"
USA (NOORD-AMERIKA)

"Ek het gesien jou boek sy 'n perfekte. Ek het regtig soos dit."
INDIË (ASIË)

"Dankie dat jy weer, ek gaan om dit te lees 'n derde keer !!! Ek is regtig om 'n baie uit dit uit, baie inspirerend."
(USA NOORD-AMERIKA)

"Baie dankie Mark vir die boek wat ek het daarin geslaag om dit af te laai en ek glo dat as ek dit lees my lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Ek hou van die laaste vers Romeine 15:13. God seën jou."
MALAWI (AFRIKA)

NEW YORK
LONDON
MOSCOW
TOKYO

"Ek is so bly hierdie kopie te hê. Ek gekopieer na my Flash drive, so ek kan dit oor en oor te lees. Weereens, baie dankie en God seën jou in jou werk."
(PhD) USA (NOORD-AMERIKA)

"Aloha Marcus, ek liefgehad het jou boek !!!! Ek hierdie boek hoogs aanbeveel aan enigiemand wat probeer om nader aan God en Jesus Christus. Ek liefgehad en veral die dele oor engele en geestelike magte om in die voorkant van ons, dat God lief is om te gee, dat hy 'n pasiënt en reageer God, die verduidelikings van wat 'Here' in die Skrif, word genoem en dat Jesus Christus altyd God se wil gedoen het, en dat Hy het God se Seun ... "
USA (PACIFIC OCEAN)

REEKS 7 OPWINDENDE & INSPIRERENDE BOEKE

(SIEN BLADSY: ANDER BOEKE DEUR DIE SKRYWER HIERDIE WEBWERF)

1. Lewe Na Ons Die Dag Van Verlossing

OOOOOOOO
Mag jou lewe gevul word met liefde, vreugde, romanse, avontuur en vreugde waarvan die erfenis van alle
God se Kinders sal wees
OOOOOOOO



Edit

ANDER WEBSITES BY MARK GRANT DAVIS, ESQ

NB Copies of the Webpages (PDF) of each English & Non English Website (& Books) can be read, listened to & downloaded from the Internet Archive Link (BELOW) for FREE for your records, friends, relatives & others. ENJOY!

MARK GRANT DAVIS BOOKS & WEBSITE PDF UPLOADS TO THE INTERNET ARCHIVE (DOES NOT PUBLICLY REGISTER YOUR VISITS/DOWNLOADS IF NOT LOGGED IN - GREAT FOR THOSE

CONCERNED ABOUT PRIVACY ISSUES!)

Jesus answered them, and said, My doctrine is not Mine, but His that sent Me. If any man will do His Will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of Myself ~ John 7: 16-17 (KJV)

© Mark Grant Davis 2022 All Rights Reserved

OTHER WEBSITES BY MARK GRANT DAVIS, ESQ
7 BOOKS TO INSPIRE, EDIFY & COMFORT YOUR SOUL
LIFE AFTER OUR REDEMPTION
WHOSE WILL BE DONE?

Privacy Policy - Customize advertising tracking

Altervista Edit Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario